



Gumani u lamula nndwa ya mmbwa na tshimange tshawe

Tshivenda



Tinyiko Geoffrey Bandi

Gumani u lamula nndwa ya mmbwa na tshimange tshawe

Yo ንwalwa nga Geoffrey Bandi
Mufanisi Moses Dhladhla



Yo ታላትሬድዮል እና Constance Mukondeleli Nembahe



Gumani o vha e munna wa vhuṭali a dovha
vha mushumi wa biko.

O vha a tshi shuma ḋuvha lothe. O vha a tshi
ḍifhelwa nga u zwima na u lima masimu.

O vha a tshi takalela u ita zwivhuya.



Gumani o vha o fuwa phukha dza tshaka dzo fhambanaho.

Vhukati hadzo ho vha hu na khuhu, magalakuni/
masekwa na kholomo.

O fuwavho na mmbwa na zwimange zwine a
zwi funesa.

U na masimu manzhi he a ḥavha miroho,
n̄duhu, mavhele na mafhuri.

Vhadzulapo vha renga zilińwa zwa Gumani.



Linwe ḫuvha vhusiku o lora muloro u sa takadzi.

A lora mmbwa i tshi khou pandamedza
tshimange.

Yo vha i nndwa ino ofhisia vhukati ha hezwi
zwivhili.

Tshimange tsho gidima nga luvhilo luhulu
tsha fhufhela n̥tha ha muri, mashudu mavhi
mmbwā a i koni u gonya.



Gumani o gidima ayo lamula nndwa vhukati ha hezwi zwifuwo.


Gumani a ḥoda u ḥivha tshivhangi tsha uyu muloro.

Mmbwa ya sumbedza uri tshimange a tshi huvhi vhafhiri vha ndila, tshi vha tsho edela tshifhinga tshoṭhe.

Mmbwa ya amba yo fhihamelwa vhukuma.

Yo vha yo lugela u lwa.

Tshimange tsho vha tsho dzika, fhedzi tsho lugela u ḥilamulela arali tsha nga tshoṭelwa.




Gumani a dzudzanya u lamula nndwa vhukati
ha avha vhavhili.

A ḥanganya havha vhavhili.

A dzula vhukati havho, a tshi itela uri nndwa
i songo dovha.

A thoma nga u vhudzisa mmbwa uri hu nga
itwa mini uri hu vhe na mulalo.

Mmbwa i tshi khou huvhahuvha, yo sinyuwa
sumbedza uri kha pandelwe tshimange.



Tshimange tsha fhiwa tshifhinga tsha u amba
mihumbulo yatsho.

Tsho vuđa nga ipfi la vhulenda tshari u
mpandela uri hu vhe na mulalo a si muhumbulo
wavhuđi.

Murahu ha aya maipfi, mmbwa ya lingedza
u tshotela tshimange, fhedzi Gumani a kona
u dzhenelela.

Tshimange tsha sumbedza ndeme yatsho
hafha hayani.

Nga itshi tshifhinga mmbwa yo huvha i tshi
sea hu ndila ya u shonedza.
Ho vha ho vhifha.



Nga hetshi tshifhinga Gumanī a pfa uri u tea
u amba nga vhuṭali kha hei nyimele.

A vhudza havha vhavhili u dubekanya mishumo
yavho hafha hayani.

Mmbwa ya vha yo takala nga maandā nga ha
hoyu muhumbulo.

Tshimange tshone tsho dzika. Ho vha ho tou
tshetee! Hu tshi khou thetshelesiwa zwine
muhulwane a khou amba.



Gumani a ḥoda u pfa uri ndi nnyi a no ḥo thoma.
Mmbwa ya tou fhufhela n̄ha i tshi khou huvha.

Ya sedza Gumani i tshi khou dzungudza
mutshila, i tshi sedza na tshimange ḥuṇunela
fhasi yo sema na maṇo.

Tshimange tsha dzula ḥifhumulela tsho sedza
mmbwa i tshi khou palapala.

Tshimange tsha vha tsho lugela zwoṭhe zwine
mmbwa ya nga lingedza u ita.



Mmbwa ya thoma u qibula. Ya sumbedza uri
ndi yone ino huvha vhathe vha tshi dzhena
hafha hayani na u pandela mavemu vhusiku.

Ndi nne ndi no fara phukha musi Gumani
a tshi yo zwima.

Nowa dzi tshi dzhena nga luhura ndi nne
ndi no huvha.



Tshimange na tshone tsha fhiwa tshifhinga
tsha u q̄iimelela.

Tshimange tsha thoma ngauri a tshi tou vha na
mpho ya u amba.

Tsha humbela Gumani na mmbwa uri vha tshi
tevhele. Tsha ya murahu ha nn̄u

He tsha gwa hone milindi yo fhambanaho.

Nga hetsho tshifhinga Gumani na mmbwa vho
vha vho tou tshetee!

Vho vha vho mangala zwine tshimange tsha
vha khou ita.



Nga ngomu ha mulindi ho vha hu na
masalela a zwipuka zwiłuku.

Ho vha hu na masalela a mbevha, ḡowa,
vhukhohe, tswiña na zwiñwe zwinzhi.

U bva heneffo tsha ya tsimuni ya Gumani.

Na henengei tsha fukula milindi yo
fhambanaho i re na masalela a
zwipuka zwiłuku.

Gumani na mmbwa vha sedza vho mangala
zwine tshimange tsha khou ita.



Tshimange tsha isa phanda tshari:
"A thi koni u huvha, fhedzi ndi a kona u ita.

Ndo vhulaha zwipuka zwothe zwe nda ni
sumbedza.

Ngavhe ndi si zwi vhulahe, ndi musi zwi tshi ḫo
vha zwe tshinyadza n̄duhu, mafhuri, miroho
na mavhele.

Muhulwane wanga, vho vha vha tshi ḫo vha
vhe na tshinyalelo khulu."




Tshimange tsha isa phanda na u amba.

Tsho ḥalutshedza zwe tsha lamukisia zwone
zvikukwana kha magoni na mmbwa.

Tsho ḥalutshedza mishumo minzhi tshi ne
tsha ita vhusiku.

Tshi ita mishumo hei yothe tsho fhumula,
tshi sa vhudzi muthun.



Tshimange tsha fhedzisela ngauri:
“Ndi edela nga maanda nga masiari, ngauri
ndi shuma vhusiku, ndi tshi tsireledza hafha
hayani. Arali nda pandelwa hu do vha na
tshinyalelo khulu.”

Tshimange musi tshi tshi fhedza u amba,
maço atsho o vha o ḫala miṭodzi.



Tshimange tshi tshi fhedza u amba, Gumanī
a mbo di karuwa.

O vha o tama tshimange tsho isa phanda
na u amba.

Nga matshelo, Gumanī a lugisa zwiliwa zwa
u difha zwa havha vhavhili.

Miloro yaw ya mu sumbedza ndeme ya
hezwi zwifuwo.

U bva ĥeneļo duvha o gudisa havha vhavhili
u tshila nga mulal.

U DZHIELA NTHA

Yo ḥwaliwa nga

Tinyiko Geoffrey Bandi

Mufanisi

Moses Dhladhla

Mudzudzanyi 1

Pandelani Claudine Rambau

Mudzudzanyi 2

Deborah Shilenge

Mudzudzanyi 3

Rebecca Maluleke

Muoli

PixelPing Design

Mutalutshedzeli

Constance Mukondeleli Nembahé

Mukhwathisedzi wa vhuđi

Tshililo Netshandama



ISBN 978-0-638-00727-5



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



LET'S GET SOUTH AFRICA READING

